

## POSSIBLE ANSWERS FOR:

**SESOTHO LELEME LA PELE  
BOEMO BO PHAHAMENG  
(Pampiri ya Pele)**

### KAROLO YA A POTSO 1

- 1.1. Botho ba motho ha bo pepeneneng / Botho ba motho ke namane e ka mpeng/ bo tebile / ho se tshepahale (2)
- 1.2. Ee! Ke nnete. Ba thetsana / ba kgothalletsang tse mpe/ ba na le lefufa (1)
- 1.2.1 Ba bang ba ntiwanatshwana
- 1.2.2 Ba bang ba bookelong
- 1.2.3 Ba bang ke makgoba a dithethefatsi
- 1.2.4. Ba ba bang ba tshwerwe ke AIDS
- 1.2.5 Setswalle se theilwe hodima ditumelo/ ditabatablo tse fapaneng/ ba hloka botshepehi  
(tse tharo feela tse nepahetseng)  
2X3 = (6)
- 1.3 Tumeio/ le Tabatabelo tse tshwanang (2)
- 1.4 Batho ba mesebetsi e tshwanang ba mmoho / Batho ba mekgwa e tshwanang ba a utlwana / ba tsamaya mmoho. (2)
- 1.5 Ho hioka nnete/ Ho se tshepahale / mona (1)
- 1.6 Nnete le Botshepehi (2)
- 1.7 Motswalle wa hlooho ya kgomo / ho ntshana se inong / di ya thoteng di bapile  
2X1 = (2)
- 1.8
- 1.8.1 Ha e pepeneneng / ha e tsejwe / e so bonwe (2)
- 1.8.2 Ho phela mmoho / phetlelana difuba /tsebelana (2)
- 1.8.3 O ke ke wa tshepa motswalle / Sera / o keke wa mo qeta (2)
- 1.8.4 Di hlotshwana tse senyang/ tse rerang bobee (2)
- 1.8.5 Ha dumedisane / ha ba utlwane / ba hloyane (2)





- 1.9 Ditakatso ---ditabatabelo (1)  
lefufa – mona (1)

### **KAROLO YA B POTSO 2**

- Mehla ya kgale e ne e tsebahala ka boloi.
- Dingaka di ne di rua hobane batho ba ne ba lefa ka dikgamo.
- Monna a rera ho baleha motseng oo ka baka la boloi.
- Le ba bang ba mo sala morao.
- Sesosa sa boloi ke mona.
- O ne a dumela hore o bo hlotse boloi.
- Boloi bo tswetsweng ke bohetene.
- Boloi bo tswetswe polelo e reng tlalo la motho ha le thakgiswe fatshe.
- Monna wa morui / Kwakwariri.
- Naha e ne e itja mehleng eo.

[10]

### **KAROLO YA C**

#### **POTSO 3**

- 3.1 3.1.1 Tjhelete ya hae > lerui (2)  
3.1.2 Nako ya kgefutso > leamanyi (2)  
3.1.3 O keke wa rua nako empa o na le hona ho rua tjhelete. Bobedi bo Sebedisitse " ya" empa ha e bolele ho re ke leamanyi ho ona kaofela . Lerui le botjwa ka lehokathuo le nkang sehlongwapele sa lebitso empa ha ho jwalo ka leamanyi. Le botjwang ka lehokanyi (4)
- 3.2 Pitlana, mamelana, dulana ,natsana  
Tjheha > tjehana, ruta > rutana, sheba > shebana, reka > rekisa,  
Fihla > fihlisa  
Shebeha, rekeha , duleha, pitleha, ruteha ,mamelana, natseha (2X5)
- 3.3 Ba – tle, e holo (2X2)
- 3.4 3.4.1 - ha ba natse  
3.4.2 – ha ba mamele 2X2 = (4)
- 3.5 natse (2)



- 3.6 Seako peho (2)
- 3.7 empa , leha, hore, ebile, ha (2)
- 3.8 Lekopanyi (2)
- 3.9 Batjha haba ----- (2)
- 3.10 Dibuka ha di natswe ha batjha ba ----- Baithuti bohle ba abelwa Matshwao, ba nepile kapa ba fositse.
- 3.11 Ha ba ya sekolong ba fihla motshehare / Batjha ba moraora tjena .(2)
- [40]**

### POTSO 4

#### METSOTSO YA KOPANO E NENG E TSHWERWE KA LA 19 MMESA 2001 HOLONG YA SETJHABA E TSEKONG. TSEKONG

1. Modulasetulo: Mof: R. Setsetso 1: (.)
2. Ba kopileng ho se be teng
  - i S. Pitso
  - ii T. Baloyi
  - iii P. Mafirika
3. Ba **si yo** 1:SIYO
  - i. P. Kgatlane
  - ii. S. Koekoe 1: fetileng
4. Metsotso e (2: ya) Kopano e **fitileng** le kamohelo ya yona.
  - Metsotso e badilwe pela bohle ya nto ( 1: Lokiswa) **lukiswa** diposo pele e ka amohelwa ke bo hle (1: bohle)
5. Ditswa metsotsong 1: ho re 2: phepele
  - Mokwena o ne a kopa **hore** ntlha ya **fepelo** yametsi motseng e tshohlwe hape hobne maemo ha a so fetohle.
  - Monngagotla o tla ka le reng bao ba neng ba kopilwe ho shebisisa ntlha ya phepele ya metsi ba tloswe hobane ba ( 2: Hlolehile) **tiholehile** ho fetisa maikutlo a baahi.
6. Tsa letsatsi
  - 6.1 Pompo ya metsi e **tshwatlehileng** (2: tjhwatlehileng)
    - **Bakanselare** o itse e tla lokiswa hosane hosing. (2: Makanselara a)
    - Ba tletleba ka ho re batho ba henahena le dipompo tsa metsi ke ka hoo di tjhwatlehileng.
  - 6.2 Matlakala a lahlelwang **ho hle**.(1: **hohle**)



- Motho ya tla tshwarwa a lahla matlakala ka moo a ratang o tla llelwa ke ditshepe.

6.3 Tshetheho e tla fiwang Masakhane ho thusa ho atlehisa letsatsi lena e tla ba ya tjelele le batswadi ba tla ba teng ho thusa ho fokotsa botlokotsebe.

7. Qetelo: Kopano e kwetse ka hora ya bone. Letsatsi la kopano e tlang ke la 10 Phupu.

Mongodi: T Selepe.

Dintlha tse 20 feela di lebelletswe.

[20] (1X20)

**MATSHWAO A PAMPIRI YOHLE: 100**